

ENGLISH TERM	TRANSLATED TERM (SETSWANA)
alternative hypothesis	kakanyo e nngwe
bar graph	kerafonoko
binomial experiment	tekeletso ya poelopedi
binomial probability distribution	kgonagalo ya poelo e e rileng mo go tse pedi
box plot	tlhagisoseka-lebokoso ya data
central limit theorem	fa sampole ya setlhopha e le kgolo ka tekanyetso ya kanamiso ya data, palogare ya disampole tsotlhe e tla lekana le palogare ya setlhopha
class midpoint	ntlhagare ya setlhopha
classical method	mokgwa o o kopantseng tiori le tiragalo o o kwaletsweng baithuti le batlhotlhomisi ba dipalopalo
cluster sampling	tseosampole ka ditlhopha
coefficient of variation	tekanyetso ya magareng ya kanamo ya kgonagalo
conditional probability	kgonagalo ya tiragalo e e diregang ka go ikaega ka e nngwe
confidence level	kgonagalo ya gore bolengpalo jwa pharamita bo wela mo tlhatlhamanong e e rileng
continuous random variable	palokemedi e e ka tsayang dikgonagalo tse di sa lekanyediwang
convenience sampling	tseosampole go ya ka phitlhelesego le bogaufi mo go motlhotlhomisi
correlation coefficient	tekanyetso ya maatla le ntlha ya kamano fa gare ga dipalokemedi tse pedi
covariance	tekanyetsophetogo ya dipalokemedi
critical value	ntlha mo sekaleng sa teko ya dipalopalo e go ganetswang kakanyo e e amogelesegang ka yone
cross-sectional data	data e e kgobokanngwang ka go lebelela batsayakarolo ba bantsi ka nako e le nngwe
crosstabulation	sediriswa sa papiso ya fa gare a dipalokemedi tse pedi
cumulative frequency distribution	palogotlhe ya setlhopha le ditlhopha tsotlhe tse di mo tlase ga sone mo kanamisong ya bokgapetsakgapetsa
cumulative relative frequency distribution	palo ya bokgapetsakgapetsa jwa data yotlhe ka fa tlase kgotsa go lekana le bolengpalo jo bo rileng
data	data
degrees of freedom	palo ya dipalokemedi tse di ikemetseng
descriptive statistics	dipalopalo tse di tshalosang dipharologantsho tsa motheo tsa data mo thutopatlisisong
discrete random variable	palokemedi e e nang le bolengpalo jo bo rileng/jo bo ka lekanyediwang
discrete uniform probability distribution	kanamo e e tshwanang ya data e e nang le kgonagalo ya go tliša dipelo tse di tshwanang
event	tiragalo
expected value	bolengpalo jo bo solofetsweng
exploratory data analysis	tshekatshakedata
five-number summary	tshobokanyo ya dipalotlhanano
frequency distribution	thulaganyo ya data go ya ka bokgapetsakgapetsa
grouped data	data e e kgobokantsweng ka setlhopha
histogram	hisekeremo
independent events	ditiragalo tse di ikemetseng
independent samples	disampole tse di ikemetseng
interquartile range (IQR)	tekanyetso ya moo bolengpalo bo leng bontsi teng (bosameamatlhano-gare)
interval estimate	tekanyetsomagareng
interval scale	sekale se se lekanyetsang pharologano ya bolengpalo
joint probability	tekanyetso ya ditiragalopedo ka nako e le nngwe
judgment sampling	tseosampole e e dirwang go ikaegile ka kakanyo ya moitseanape
level of significance	kgonagalo ya go ganetsa kakanyo e e amogelesegang mo tekong ya dipalopalo e e nepileng
margin of error	tlhatlhamano ya bolengpalo jo mo godimo/tlase ga sampole
marginal probability	kgonagalo ya go direga ga tiragalo e le nngwe
mean	palogare
median	segare
mode	palo e e tlhagelelang kgapetsakgapetsa
nominal scale	sekale se se leibolang dipalokemedi
normal probability distribution	kanamo e e siameng ya kgonagalo
null hypothesis	ntlha e e amogelesegang
ogive	kerafo e e diretsweng go bontsha kanamo e e feletseng ya bokgapetsakgapetsa

one-tailed test	teko ya tlhakore-lengwe
ordinal scale	sekale sa tekanyetso ya tatelanotlhopgo
outlier	ntlhatebo e e kgakala ka bolengpalo
percentile	bolengpalo jwa phesente mo tlhatlhamanong ya data
pie chart	phaetshate
point estimate	tekanyetsontlha
point estimator	selekanyetsantlha
pooled variance	mokgwa wa go fopholetsa tekanyetso ya kanamiso ya data ya ditlhopha di le mmalwa tse di farologaneng
population	setlhopha
population parameter	pharamita ya setlhopha
probability	kgonagalo
probability density function	tiragatso e e tlhalosang kgonagalo e e amanang go tsaya bolengpalo jo bo rileng ga palokemedi
probability distribution	ntlha e e supang kgonagalo ya tiragalo
p-value	bosupi kgatthanong le ntlha e e amogelesegang
qualitative data	data ya boleng
quantitative data	data ya bokanakang
quartile	khwathaele
random variable	palokemedi efe kgotsa efe
range	tlhatlhamano
ratio scale	sekalettekanyetsokabo
rejection region	karolo ya kgonagalo e e go bolelelang gore a kakanyo e nepagetse kgotsa fosagetse
relative frequency distribution	phesente ya thulaganyo ya data go ya ka bokgapetsakgapetsa
relative frequency method	mokgwa wa tekanyetso ya palo ya bokgapetsakgapetsa jo tiragalo e ka diregang ka jone
sample	sampole
sample point	kgonagalo e le nngwe e e lebeletsweng ya palokemedi
sample space	sete ya dipoelo tsothe tse di kgonegang tsa tekeletso e e rileng
sample statistic	bolengpalo jo bo baletsweng jwa sampole
sampling distribution	kerafo ya dipalopalo tsa data ya sampole
sampling error	phosotseosampole
sampling with replacement	tseosampole ka kemisetso
sampling without replacement	tseosampole kwa ntle ga kemisetso
scatter diagram	kerafo e bolengpalo jwa dipalokemedi tse pedi bo dirwang mo melagareng e mebedi
simple random sampling	tseosampolenolo
standard deviation	tekanyetso ya kanamo ya data
standard error	tekanyetso ya nepagalo ya data ya disampole tsa dipalopalo
standard normal probability distribution	kanamo e e diregang fa palokemedi e e tlwaelegileng e na le palogare ya lefela mme tekanyetso ya kanamo ya data e le nngwe
statistical Inference	tiori, mekgwa le mekgwatiriso ya go dira dikattholo ka ga dipharamita tsa setlhopha
stem-and-leaf display	lenaneo la thagiso ya data moo mo molemeng go thagisiwang dipalo tsa ntlha mme mo mojang go thagisiwang dipalo tsa bofelo
stratified random sampling	tseosampole efe kgotsa efe ka ditlhophatshwano
subjective method	mokgwa wa tseosampole o o dirwang go ikaegile ka kakanyo ya sebele ya motho ka nosi
test statistic	bolengpalo jo bo khomphutilweng go tswa mo dateng ya sampole
time series data	tatelano ya dintlha tsa data tse di mo kerafong ka tatelano ya nako.
two-tailed test	teko ya matlhakore-pedo
type I error	kganetso e e fosagetseng ya kakanyo e e amogelesegang e bile e le e e nepagetseng
type II error	go palelwa ke go ganetsa kakanyo e e amogelesegang e bile e le e e fosagetseng
unbiasedness	botlhokatseotlhakore
uniform probability distribution	kanamo ya kgonagalo e e nang le dipoelo tse di tshwanang
variable	palokemedi / pharologantshe epe e e ka lekanyediwang
variance	tekanyetso ya kanamiso ya sete ya data
weighted mean	palogare ya boleng jo bo rileng